

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Međunarodna dolznicka kriza (makedonski)". Rad ima 28 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.

Napomena: Rad koji dobijate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.

Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo Vas, prijavite to ovde.

Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.

EMBED PBrush

UNIVERZITET "Sv. KIRIL I METODIJ"

EKONOMSKI INSTITUT - SKOPJE REPUBLIKA MAKEDONIJA

POSTDIPLOMSKI STUDII OD OBLASTA NA

Međunarodna ekonomija

Međunarodna dolžni-ka kriza

Меѓународна должничка криза

seminarska rabota od predmetot:

Međunarodni finansii

AVTOR

Odgovoren nastavnik:

Nastavnik:

Skopje, dekemvri 2003 godina

SODR@INA

Voved

Povećeto od tranzicionite ekonomii vo po-eto kot na tranzicijata gi imaa slednive karakteristiki: golema vmećanost na vladata vo ekonomijata so visoko u-estvo na javnata potroćuva-ka vo BDP, iskustvo na visoka inflacija, slabi kreditni institucii i nerazvien pazar na kapital, golema zavisnost od izvozot na primarni proizvodi i golem nadvorećen dolg. Stabilizacionite programi zna-ća primena na politika na restrikcii na agregatnata pobaruva-ka so fiksni devizni kursevi, devizni i kapitalni kontroli, strukturni reformi i namaluvawe na nadvorećniot dolg.

Mnogu zemji vo razvoj nudat potencijalno bogati mo`nosti za investicii, prirodno e tie da imaat deficit vo tekovnite smetki i da pozajmuvaat od pobogatite zemji. Vo osnova pozajmuvaweto od strana na zemjite vo razvoj e pozitivno bidejji gi zgolemuva investiciite i raste`ot i gi doveduva vo podobra polo`ba i dol`nicite i pozajmuva-ite. Vakvoto tvrdewe se objasnuva i so koristeweto na Harod-Domaroviot model na ekonomski raste`. No {to se slu-eva koga zajmuva-ite nema da uspeat da go vratat zaemot vo rokot spored dogovorot? Doaļa do krizi so prestanok na otplata na dolgovite, {to mo`e da dovede i do interakcija so krizi na valutite i bankarski krizi.

Ekspertite na MMF zboruvaat za nekolku vidovi na finansiski krizi:

Kriza na pari~nata edinica-currency crisis, koja se javuva koga {pekulativnite napadi vrz pari~nata edinica se tolku silni {to predizvikuvaat zna~ajna devalvacija na pari~nata edinica i gi prinuduvaa monetarnite vlasti na zemjata da interveniraat so obemno tro{ewe na deviznite rezervi ili so ostro zgolemuwawe na kamatnite stapki;

Bankarska kriza-banking crisis, koja se javuva koga aktuelnite tekovi na bankite gi prinuduvaa ovie da ja suspendiraat mejunarodnata konvertibilnost ili pak da gi suspendiraat svoite obvrski poradi {to gi prisiluvaa vladite da interveniraat so {iroka pomo{;

Sistemska finansiska kriza-systemic financial crisis, koja se javuva koga doa|a do golemi naru{uvawa na finansiskite pazari, odnosno do nivno neefikasno funkcionirawe, so zna~ajni negativni efekti vrz realnata ekonomija;

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. -----**

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com